

SKUPŠTINA CRNE GORE  
SKUPŠTINA CRNE GORE

Broj: 00-56/16-50/12	20	2016.
Klasifikacioni Podgorica, 09. avgust 2016. godine		
VEZA:	00-56/16-50/12	
EPA:	9. avgust 2016.	
SKRAĆENICA:	PRILOG:	

D.O.O. "SIPA"  
Broj: 30/16  
Podgorica, 09.08.2016. god.

## UGOVOR O NABAVCI ROBE

Ovaj ugovor zaključen je između:

- 1. SKUPŠTINE CRNE GORE**, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.10, PIB 02017482, koju zastupa generalni sekretar Siniša Stanković, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)
- i
- 2. „SIPA” d.o.o.** sa sjedištem u Podgorici, ulica Vasa Raičkovića br. 38, Broj računa: 510-3808-62, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica, koga zastupa izvršna direktorica Lenka Đurović, (u daljem tekstu: **DOBAVLJAČ**).

### OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku konferencijskog sistema sa audio-video opremom broj: 00-56/16-50/2 od 27.maja 2016.godine. Broj i datum Rješenja o izboru najpovoljnije ponude: 00-56/16-50/11 od 19.jula 2016.godine; Ponuda Dobavljača „SIPA” d.o.o. Podgorica broj 00-56/15-50/8 od 23. juna 2016. godine.

### Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka konferencijskog sistema sa audio-video opremom, prema tenderskoj dokumentaciji broj 00-56/16-50/2 od 27. maja 2016.godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 00-56/16-50/11 od 19. jula 2016. godine i prema ponudi Dobavljača broj 00-56/15-50/8 od 23. juna 2016. godine.

### CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

### Član 2

Ukupna vrijednost robe može iznositi najviše 155.691,09 €, sa uračunatim PDV-om, prema prihvaćenoj ponudi br. 00-56/16-50/8 od 23. juna 2016. godine.

### **Član 3**

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO Podgorica, po nalogu Naručioca, kao i otklanjanje nedostataka.

U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta i svi ostali pripadajući troškovi.

### **Član 4**

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac plaćanje izvršiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture nakon isporuke i ugradnje konferencijskog sistema sa audio-video opremom.

### **ROK ISPORUKE**

### **Član 5**

Dobavljač se obavezuje da će predmetnu robu isporučiti u roku od 40 od dana zaključenja Ugovora.

### **RASKID UGOVORA**

### **Član 6**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršio svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom.

Dobavljač je dužan da Naručiocu isporuči predmetnu robu koja će biti u svemu odgovarajuća specifikaciji, u roku određenim članom 5.

U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koji je isporučena, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta predviđenih ponudom i zaključenim ugovorom, pisano će upoznati Dobavljača o navedenim nedostacima.

Ukoliko Dobavljač i pored upoznavanja od strane Naručioca ne bude isporučivao predmetnu robu u roku i na način predviđen Ugovorom, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor.

### **GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA**

### **Član 7**

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

## **UGOVORNA KAZNA**

### **Član 8**

Dobavljač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2% za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

## **GARANCIJA**

### **Član 9**

Dobavljač garantuje da je ponudjena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

Dobavljač garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca.

Naručilac je u obavezi da svaki problem u radu ili kvar pisano prijavi Dobavljaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku. Prijavu kvara može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca ili više njih, pod uslovom da Naručilac blagovremeno pisano informiše Dobavljača o imenima ovlašćenih predstavnika.

Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca.

Dobavljač je dužan da neispravnu robu zamijeni ispravnom, ekvivalentnom po funkcionalnosti, u slučaju kada se utvrde nedostaci kod isporučene robe.

Dobavljač je u obavezi da roku 6 dana od dana prijave nedostatka, zamijeni neispravnu robu.

## **PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA**

### **Član 10**

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog sljedbenika.

## **PRIMJENA PROPISA**

### **Član 11**

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

## **SUDSKA NADLEŽNOST**

## Član 12

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno. U protivnom, nadležan je sud u Podgorici.

## ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

### Član 13

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 42/11, 57/14 i 28/15) ništav je.

## PRIMJERCI UGOVORA

### Član 14

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, od kojih po dva primjerka za Naručioca i Dobavljača.

NARUČILAC

Siniša Stanković



DOBAVLJAČ

Lenka D. Đurović

